



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITI YA 12

LOETSE 2013

**SESOTHO PUO YA LAPENG-PAMPIRI YA BORARO
MEMORANTAMO**

MATSHWAO: 100

Memorantamo e na le maqephe a 13.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1: SI, 3, 4 – MT, 1.2, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11**

1.1 TSATSING LEO RA PHONYOHA KA SOBANA LA NALE.(Moqoqo phetelo)

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngola ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Pale e lokela ho ba ketane ya diketsahalo mme e be diketsahalo tse kgolwehang le ha di thehilwe hodima kgopolotaba.
- Ha ngata moqoqo wa phetelo o ngolwa lekgatheng le fetileng.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e kaba tsena tse latelang: Diketsahalo tse etsahetseng tsatsing leo.

[50]

1.2 TADIMA SETSHWANTSHO.Sehlooho seo mohlahlobuwa a iqapelang sona.

- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose seo a se bonang.
- Ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalotswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlaloswa motho kapa ho itseng.
- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehile ka mehopolo e qholotswang ke setshwantsho seo.
- A bue ka ho hong kapa mathata ao a a hopotswang ke setshwantsho seo.

[50]1.3 LENYALONG LEO HAESALE KE AHLAME, KE MAKALLETSE BOTLE BO BOKALO.
(Moqoqo o hlalolang)

Moqoqong ona mohlahlobuwa o ntsha maikutlo a hae ho ya ka moo a neng a bohile maemo a ditaba ka teng.

- Karolo e kgolo ya moqoqo e ka ba ka tsela e hlalolang.
- Mehopolo e pepeswang e lokela ho hlalisa nnete mme e bontshe ho ba le seabo ho mongodi.
- Maikutlo a bapala karolo ya bohlokwa.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tse latelang: Tse ntle tseo o di boneng moo.

[50]

1.4 MEHWANTO E HLOKISA AFORIKA BORWA BOTSITSO LE NTSHETSOPELE. (Moqoqo wa kgang/ngangisano)

- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae.
- O lokela ho hlahisa lehlakore leo a le tshehetsang pele mme a tshehetse le ho sireletsa lehlakore la hae.
- Ntlhakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.
- Moqoqo ona ke o kgethang lehlakore oo mongodi a le kang ho susumetsa mmadi hore a dumellane le yena ntlhakemong ya hae.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - Ke ditshito tsa mofuta ofe
 - Ditlamorao tsa mehwanto

[50]

1.5 NA KE HANTLE HORE BANANA BA ITHWETSENG BA NNE BA KENE SEKOLO. (Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore)

- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa ona ke ho nehelana ka maikutlo a lekanang mahlakore a mabedi a kgang.
- Mohlahlobuwa a lekole mahlakore a fapaneng a sehlooho se hlalolang, e be o nehelana ka dintlha tse hanyetsanang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Dikahare di hlahise bobbe le botle ba ho ithwala ha barutwana dikolong.

[50]

1.6 BOHLOKWA BA HO BA LE MOTSWALLE KAPA METSWALLE. (Moqoqo o hlalolang)

- Moqoqo ona mohlahlobuwa o o hlalosa ho hong ho dumellang mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlalosa motho kapa ho hong ho itseng.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - Melemo e unwang ha motho a ena le motswalle kapa metswalle.

1.7 TADIMA SETSHWANTSHO–SEHLOOHO SEO MOHLAHLORUWA A IQAPELANG SONA.

- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
- Moqoqo ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehe ka mehopollo e qholotswang ke setshwantsho. Dikahare tse lebelletsweng ke tse latelang:
 - Molemo wa seo o se bonang
 - Mathata a tsamayang le seo
 - Mehopollo efe kapa efe eo moithuti a ka qoqang ka yona

[50]

- 1.8 SETJHABA SA RUTA SETLOKOTSEBE HORE BOSHODU HA BO LEFE
– Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha
- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
 - Moqoqong ona ho hlahiswa dintlha kapa tlhahiso leseding ka tsela e utlwahalang.
 - Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho ona mongodi a hlalosang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatellano.
 - Moqoqo o pepesang o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme dintlha di tshehetswa ka bopaki le ka dipalopalo.
 - Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tse latelang:
 - Twantsho ya botlokotsebe
 - Maemo ao botlokotsebe bo leng ho ona
 - Tse mpe tse etswang ke ditlokotsebe
 - Tharollo/phediso ya botlokotsebe

[50]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE – SI, 2, 3, 4
MT- 1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4****POTSO YA 2****2.1 LENGOLO LA SEMMUSO**

- Aterese tse pedi(ya mongodi le ya mongollwa)
- Ditumediso
- Sehlooho sa ditaba
- Phethelo/qetelo
- Puo e be e hlakileng mme mongodi a tobe taba.

[30]**2.2 RAPOROTO:**

Raporoto ke tlaleho ya ketsahalo e itseng e etsahetseng mme o lokela ho ba le dintlha tse latelang:

- Motho/batho bao raporoto e lebiswang ho bona
- Sehlooho sa rapororo
- Ditaba/dintlha tseo ho tlalehwang ka tsona
- Mokgwa wa tshebetso
- Diphumano
- Diqeto
- Ditshisinyo

[30]**2.3 MEMORANTAMO**

- Lebitso la mokgatlo le ngolwa hodimo.
- Lentswe Memorantamo
- E ya ho
- E tswa ho
- Mohla
- Sehlooho
- Ho saena kapa sefane le ditihaku tsa mabitso

[30]**2.4 PUO.**

- Puo ya hao e be polediso ya bohlale,e matla e tla hohela ditsebe tsa bamamedi.
- Hlophisa le ho hlahlamisa dintlha tsa hao ka boqhetseke.
- Sebedisa dipolelo tse kgutshwane le polediso tsa bonono tse sa tlwaelehang ho natefisa puo.
- Bua dintlha tsa nnete, tse sa tswakanang le mashano.

[30]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 POSEKARETE**

- Posekarete ha e na sebaka se sekalo sa ho ngolla.
- Letsatsi, nako di lokela ho totobatswa.
- Ditaba di hlahiswe ka bokgutshwanyane, di itshetlehe ka ditakaletso.
- Ho ka sebediswa dipolelo le dipolelwana tse sa fellang hantle empa molaetsa o utlwahale.
- Sehalo se laolwa ke dikamano tse teng pakeng tsa mongodi le ya ngollwang. Ho lebelletswe hore e be se ikgethileng se bontshang dikamano tse mofuthu.
- Dintlha tse hohelang di ka kenyelletswa
- Dikahare: ditaba di itshetlehe ho ditakaletso tsa pholo ya mokudi. **[20]**

3.2 KARETE YA MEMO

- Dikarete ha di na sebaka se sekalo sa ho ngolla.
- Letsatsi, nako le sebaka di lokela ho totobatswa.
- Ditaba di hlahiswe ka bokgutshwanyane.
- Sehalo se laolwa ke mofuta wa karete ya memo.
- Mongolo o sebediswe ka mokgwa wa ho kgabisa karete. O ka tshekalla kapa wa otloloha.
- Dipolelo e be tse telele le tse kgutshwanyane.
- Ho be le karolo ya karabo ho tswa ho ba menngweng (RSVP) **[20]**

3.3 BUKATSATSI (DAYARI)

- Ngola diketsahalo tsa letsatsi le leng le le leng.
- E ngolwa ka motho wa pele
- Ngola letsatsi la mohlala o rekotang dayaring
- Ho sebediswa puo e bonolo feela ya ka mehla.
- Sehalo ke se tsamaelanang le diketsahalo tse ngolwang. **[20]**

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA A: 100

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 Karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80% - 100%	70% - 79%	60% - 69%	50% - 59%	40% -49%	30% - 39%	00% - 29%
MORALO DIKAHARE/ DIFUPERWENG	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopollo e matla e phephetsang monahano. Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hlalisa moqoqo o babatsehang.	Dikahare ke tse ntle, mehopollo ke ya boiqapelo, e tebileng mme e tsosa tjantjello. Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle haholo.	Dikahare di a kgahlisa, di momahane hantle; mehopollo e tsosa tjantjello, e a kgodisa. Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle	Dikahare tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneng; mehopollo e a thahasellisa, boiqapelo bo kgotsofatsang Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o kgotsofatsang.	Dikahare di mahareng feela, momahano ha e ntle; mehopollo boholo e a amoheleha; boiqapelo bo a haella Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o mahareng feela.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopollo e seng mekae, e a iphetaka Moqoqo o ntse o sa amohelehe kगतong ya PL, ha o a bopeha hantle.	Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopollo e kgathatsa matla, e a phetakwa. Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
30	24 - 30	21 - 23	18 – 20	15 – 17	12 - 14	9 -11	0 – 8
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswe e a babatseha; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka nepo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di nepahetse; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso	O bontsha kelohloko e itseng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswe ke e lekaneng; setaele, sehalo le rejisetara di tsamaelana le sehlooho. Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mmalwa le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso	Kelohloko e sedi ya puo e a haella; tshebediso ya puo e mahareng feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a motheo feela; setaele, sehalo le rejisetara di hloka momahano. Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala. Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswe ha e a nepahala; setaele, sehalo le rejisetara di fosahetse kahohlehohle. Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba tekolobotjha
15	12 - 15	10 - 11	9 – 10	7 – 8	6 - 7	4 - 5	1 – 2

SEBOPEHO DIRATSWANA, SELELEKELA LE QETELO; BOLELELE	Diratswana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle. Selelekela le qetello di a babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane, ka tsela e hlakileng boholo ba nako. Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe ka kgokahano ka tsela e kgotsofatsang. Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di ntle, di hokahane ka tsela e utlwalang. Selelekela le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng. Selelekela le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi. Bolelele bo batla bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo tsa motheo feela. Selelekela le qetelo tse bonolo feela. O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo. Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo. O molelele/ mokgutshwane haholo.
5	4 - 5	3	3	2	2	1	0 – 1

KAROLO YA A: MOQOQO

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le setaele le Tekolobotjha	15	PST =
Sebopeho	05	Seb. =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwai ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -, + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- **^** bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE.

Phihlelo:	Kgato 7 Babatseha	Kgato 6 Kgabane	Kgato 5 Ntle	Kgato 4 Mahareng	Kgato 3 E Foofo	Kgato 2 E karolwana	Kgato 1 Ha ho phihlelo
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 30%	0 – 29%
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohle, ha a kgelohe; Dikahare le mehopollo di momahane ka ho pethahala, dintlha di hlahisitse ka botlalo, dintlhana di tshhetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e se nang diphoso; Sebopeho se nepahetse ka hohlehohle.	O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema; Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohe; Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka botlalo mme di tshhetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho hantle haholo.	Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; Ho ngola; o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; Dikahare le mehopollo boholo di momahane; dintlha di ngata mme boholo di tshhetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho.	Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema; Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang ho kgotsofatsang; O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng.	Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshhetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelehang ho mahareng feela; O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho – o siile dintlha tsa bohlokwa.	Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahanang dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa feela; Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.	Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa haholo; Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolag. Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.
18	14 -18	13-14	11-12	9-10	7-8	5-7	0-5
PUO, SETAELE le TEKOLO BOTJHA	Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng; Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo nepahetse	Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse; Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo lekane.	Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile; Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo lekane	Tema e bopilwe hantle ho lekaneng; Diphoso ha di sitise phallo ya mehopollo; Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara di loketse ho lekaneng; Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo batla bo nepahetse.	Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diphoso di mmalwa; Tlotlontswe e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara; Diphoso di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele: e telele/kgutshwane haholo.	Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala; Tema e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele – e telele/kgutshwane haholo.	Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi; Setaele, sehalo le rejisetara ha di tshamaelane le sehlooho; Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele – e telele/kgutshwane haholo
12	10-12	8-9	7-8	6-7	5	4	0-3

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANNO TSE TELELE**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho Puo, Setaele le Tekolobotjha	18 12	DMS = PST =
Matshwao ohle	30	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- - , + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- **^** bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantse a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.

KAROLO YA C: RUBURIKI YO HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE.

Phihlelo:	Kgato 7 Babatseha	Kgato 6 Kgabene	Kgato 5 Ntle	Kgato 4 Mahareng	Kgato 3 E Foofo	Kgato 2 E karolwana	Kgato 1 Ha ho phihlelo
	80-100%	70-79%	60-69%	50-59%	40-49%	30-39%	0-29%
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kahohlehohle, haa kgelohle; Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitswe ka botlalo, dintlhana di tshhehetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e se nang diposo; Sebopeho se nepahetse kahohlehohle.	O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhokeho tsa tema; Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle; Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka botlalo mme di tshhehetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e bokgabane, e bohehang; O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho hantle haholo.	Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; Dikahare le mehopollo boholo di momahane, dintlha di ngata mme boholo di tshhehetsa sehlooho Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e ntle haholo; O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho.	Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema; Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhehetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e kgotsofatsang; O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng	Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshhehetsa sehlooho; Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelang ho mahareng feela; O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho- o siile dintlha tsa bohlokwa.	Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa feela; Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi o siile dintlha tsa bohlokwa.	Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa haholo; Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang. Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.
12	10-12	8-9	7-8	6-7	5	4	0-3
PUO,S ETAELE LE TEKOLO BOTJHA	Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng; Tema boholo ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo nepahetse	Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile; Tema boholo ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo lekane	Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile; Tema boholo ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo lekane	Tema e bopilwe hantle ho lekaneng. Diposo ha di sitise phallo ya mehopollo; Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara di lokile ho lekaneng; Ho na le diposo tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele bo batla bo nepahetse.	Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diposo di mmalwa; Tlotlontswe e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara; Diposo di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele- e telele/kgutshwane haholo.	Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala; Tema e tletse diposo leha e lokotswe botjha ho di hlaola; Bolelele – e telele/kgutshwane haholo.	Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi,....; Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; Tema e tletse diposo, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; Bolelele – e telele/kgutshwane haholo.
8	6- 8	6	5	4	3	2-3	0-2

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE
SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	12	DMS =
Puo le Setaele le Tekolobotjha	08	PST =
Matshwao ohle	20	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- - , + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- **^** bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.